

Dumela ebile Rea o amohela!

Na o nahanela ho kenela teko ya bongaka? Haeba ho joalo, ho tla hlokahala hore o romele dintlha ho moifo wa heno wa phuputso.

MyVeeva for Patients, e ka thusa ka seo! O ka sebedisa app ya rona ho etsa mesebetsi e latelang ho tswa kae kapa kae moo e o loketseng:

- Saena difomo tsa tumello
- Araba lethathamo la dipotso
- Eba le maeto a dividiyo

Dintlha tsohle tseo re di bokellang di bolokwa e le lekunutu mme tsa bonwa feela ke moifo wa heno wa phuputso.

O ka sebelisa app ya rona 24/7 ho boloka tlaleho ya maeto a tlang le mesebetsi e phethilweng.

Tse Tshwanelwang ho etswa



Ho laola mesebetsi ya hao ya ho ithuta ho ka ba thata, jwale ke ka hoo re behang tsohle tseo o hlohang ho di etsa sebakeng se le seng. Lekonopo la Tse Tshwanelwang ho etswa le bontsha tsohle tseo o lokelang ho di etsa ka dikarolo tse tharo:

- **Kajeno:** Difomo tsohle, mathathamo a dipotso, le maeto a teng a ka sebediswang kapa a lokelang ho sebediswa kajeno. Boikgethelo bo Joalokaha ho Hlokahala lethathamo la dipotso di teng karolong ena.
- **Hosane:** Difomo tsohle, mathathamo a dipotso le maeto a teng kapa a tlang hosane.
- **Diketelo tse Tlang:** Diketelong ya diofisi tse tlang.

Ho bona dintho tseo o lokelang ho di etsa tseo o seng o di qetile, kgetha **Sheba e Phethilweng**.

Ha o kgone ho kgetha tseo o seng o di entse?



Haeba o sa kgone ho kgetha tseo o seng o di entse, e kanna ya ba ha di so be teng. Sheba letsatsi le nako tlasa sehlooho ho bona hore na e tla fumaneha neng.

Ditsebiso



Re romella ditsebiso tsa imeile e le hore dintho tseo di tshwanelwang ho etswa di abuwe le hore na di tla be di loketse neng.

Founung kapa thaboleteng?

Re kgothalletsa ho bulela ditsebiso ho sesebediswa sa hao ele hore se o hopotse ha dintho tseo o lokelang ho di etsa di lokela ho etswa. Mokgwa wa ho di bulela ke tsena:

1. Penya **moo ho ngotsweng** Akhaonte.
2. Kgetha **di-Setting**.
3. Kgetha **aekhone** e bulehileng  haufi le Ditsebiso.
4. Bulela ditsebiso. Sebedisa di-Setting tsa sesebediswa sa hao.

Saena Difomo tsa Tumello

Pele o ka nka karolo phuputso, mohlomong o tlameha ho saena bonyane fomo e le nngwe ya tumello.



Haeba moifo wa heno wa phuputso o entse difomo tsa bona hore e be tsa elektroniki, o ka di saena o sebedisa sesebediswa sena! O ka di saena tjena:

1. **Bula moo ho ngotsweng Dintho Tseo Ke Lokelang Ho Di Etsa** ✓.
2. **Kgetha fomo.**

Fomo e notletswe?



Seo se bolela hore ha o na tumello ya ho di saena ha jwale. Sehlopha sa hao sa phuputso se tla o fa khoutu ha o se o fumane tumello ya ho kena.

3. **Bala fomo.**
4. **Saena fomo.** Thala mosaeno wa hao sebakeng sa moo ho saenwang, ebe o kgetha **Etsa**. Haeba fomo e na le mesaeno e fetang e le nngwe, o ka kgetha **Penya ho Saena** ho tse ding, mme e eketsa mesaeno ya hao.
5. **Romella fomo ho sehlopha sa heno sa phuputso.** Kgetha **Romela**.

Eba le Ketelo ya vidiyo

Haeba moifo wa heno wa phuputso o hlophisitse diketelo tsa vidiyo bakeng sa hao, o ka kenela dikopano ka sesebediswa sa hao ho fapana le ho ya ofising ya sehlopha sa phuputso.



Haeba o na le ketelo ya vidiyo e rerilweng, o ka ikopanya le yona ka tsela ena:

1. Bula moo ho **ngotsweng** Dintho Tseo Ke Lokelang Ho Di Etsa ✓.
2. Kgetha ketelo ya vidiyo eo o batlang ho kena ho yona.
3. Kgetha **Kena Sebokeng**.

Araba Lethathamo la Dipotso

O ka araba lethathamo la dipotso ho app ho tswa kapa kae. Mathathamo a dipotso a romellwa sehlopheng sa hao sa phuputso.



Bakeng sa mathathamo a dipotso a maholwanyane, haeba o a qala pele ho nako, o ka nka kgefu, mme wa kgutla hamorao ho tla di qeta pele ho letsatsi le behilweng.

Ha lethathamo la dipotso le letjha le kentswe, o tla fumana tsebiso ka yona ho imeile ya hao kappa ho app ya hao.

Kamoo o ka arabang lethathamo la dipotso:

1. **Bula moo ho ngotsweng Dintho Tseo Ke Lokelang Ho Di Etsa** ✓.
2. **Kgetha lethathamo la dipotso.**
3. **Kgetha OK. Lethathamo la dipotso lea qala.**
4. **Araba dipotso tse lethathamong.**
5. **Kgetha Romela.** Dikarabo tsa hao tsa lethathamo la dipotso di romellwa sehlopheng sa hao sa phuputso.

Haeba o hloka ho phomola ha o ntse o araba tlhahlobo, ha o kgutla, e na le **Tswela-Pele** e lokodisitsweng le yona. Ha o kgetha lethathamo la dipotso, o tla tswela pele ho tloha moo o emisitseng teng.

Thuso - Ke na le bothata!



Ha o na le bothata o se ke wa tshwenyeha! O ka kopa thuso ho moifo wa heno wa phuputso nako efe kapa efe.

Kgetha sehlooho se **reng Kopa ho Ithuta Thuso** konopo  tabeng ya Thuto . O ka bolella moifo wa heno wa phuputso sehlooho sa potso ya hao, mme o ba kope ho ikopanya le wena ka mohala, lengolo kapa imeile.